

货号	产品名称	规格	常规价	促销价
HM1001-20UG	IFN-alpha, Mouse, mAb F18, 20 µg	20ug	1725	1035
HM1002-20UG	IFN-gamma, Mouse, mAb F3, 20 µg	20ug	1725	1035
HM1003-20UG	IFN-gamma, Mouse, mAb F1, 20 µg	20ug	1725	1035
HM1004-20UG	IL-6, Mouse, mAb MP5-20F3, 20 µg	20ug	1725	1035
HM1005-20UG	IL-6, Mouse, mAb MP5-32C11, 20 µg	20ug	1725	1035
HM1013-20UG	PECAM-1, Mouse, mAb MEC7.46, 20 µg	20ug	1725	1035
HM1013F-20UG	PECAM-1, Mouse, mAb MEC7.46, FITC	20ug	1725	1035
HM1015-20UG	CD34, Mouse, mAb MEC14.7, 20 µg	20ug	1725	1035
HM1019-20UG	MCP-1, Mouse, mAb ECE.2, 20 µg	20ug	1725	1035
HM1029-20UG	TLR4/MD-2, Mouse, mAb MTS510, 20 µg	20ug	1725	1035
HM1029F-20UG	TLR4/MD-2, Mouse, mAb MTS510, FITC	20ug	1725	1035
HM1031-20UG	CD180, Mouse, mAb RP/14, 20 µg	20ug	1725	1035
HM1039-20UG	Neutrophils, Mouse, mAb NIMP-R14, 20 µg	20ug	1725	1035
HM1040-20UG	MD-1, Mouse, mAb MD113, 20 µg	20ug	1725	1035
HM1047-20UG	TLR2, Mouse, mAb 6C2, 20 µg	20ug	1725	1035
HM1058-20UG	TLR2, Mouse, mAb mT2.7, 20 µg	20ug	1725	1035
HM1083-20UG	CD13, Mouse, mAb ER-BMDM1, 20 µg	20ug	1725	1035
HM1084-20UG	PECAM-1, Mouse, mAb ER-MP12, 20 µg	20ug	1725	1035
HM1085-20UG	CD71, Mouse, mAb ER-MP21, 20 µg	20ug	1725	1035
HM1085F-20UG	CD71, Mouse, mAb ER-MP21, FITC, 20 µg	20ug	1725	1035
HM1086-20UG	Fibroblasts, Mouse, mAb ER-TR7, 20 µg	20ug	1725	1035
HM1087-20UG	MHC class II, Mouse, mAb ER-TR3, 20 µg	20ug	1725	1035
HM1088-20UG	Monocytes/Macrophages, Mouse, mAb ER-TR3, 20 µg	20ug	1725	1035
HM1090-20UG	MHC class I, Mouse, mAb ER-HR52, 20 µg	20ug	1725	1035
HM1091-20UG	MHC class I, Mouse, mAb ER-MP42, 20 µg	20ug	1725	1035
HM1092-20UG	TLR2, Mouse, mAb mT2.4, 20 µg	20ug	1725	1035
HM1107-20UG	VCAM-1, Mouse, mAb 6C7.1, 20 µg	20ug	1725	1035
HM1108-20UG	Endomucin, Mouse, mAb V.7C7.1, 20 µg	20ug	1725	1035
HM1111-20UG	TIM-4, Mouse, mAb Kat5-18, 20 µg	20ug	1725	1035
HM1111F-20UG	TIM-4, Mouse, mAb Kat5-18, FITC, 20 µg	20ug	1725	1035
HM1112-20UG	CR1/CR2, Mouse, mAb 7E9, 20 µg	20ug	1725	1035
HM1116-20UG	CD59a, Mouse, mAb 7A6, 20 µg	20ug	1725	1035
HM1120-20UG	RBC, Mouse, mAb 34-3C, 20 µg	20ug	1725	1035
HM1121-20UG	OSCAR, Mouse, mAb 5B8, 20 µg	20ug	1725	1035
HM1124-20UG	EMAPII, Mouse, mAb M7/1, 20 µg	20ug	1725	1035
HM1128-20UG	GILT, Mouse, mAb MaP.mGILT6, 20 µg	20ug	1725	1035
HM1130-20UG	Pentraxin 3, Mouse, mAb 2C3, 20 µg	20ug	1725	1035
HM1131-20UG	Pentraxin 3, Mouse, mAb 6B11, 20 µg	20ug	1725	1035
HM1136-20UG	HMGB1, Mouse, mAb 5H6, 20 µg	20ug	1725	1035
HM1137-20UG	DNAM-1, Mouse, mAb TX92, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2001-20UG	IL-6, Human, mAb 5E1, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2002-20UG	CD166, Human, mAb AZN-L50, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2003-20UG	IFN-gamma, Human, mAb F12, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2004-20UG	IFN-gamma, Human, mAb F14, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2009-20UG	TNF-alpha, Human, mAb 4H31, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2010-20UG	TNF-alpha, Human, mAb 52B83, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2011-20UG	MCP-1, Human, mAb MNA1, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2013-20UG	LRG, Human, mAb 2F5.A2, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2014-20UG	gC1q-R, Human, mAb 60.11, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2018-20UG	H-FABP, Human, mAb 67D3, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2024-20UG	TNF-alpha, Human, mAb T1, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2026-20UG	TNF-alpha, Human, mAb T3, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2030-20UG	IP-10, Human, mAb 6D4, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2030F-20UG	IP-10, Human, mAb 6D4, FITC, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2040-20UG	Dermcidin, Human, mAb G-81, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2064-20UG	TLR2, Human, mAb TL2.1, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2066-20UG	TLR2, Human, mAb TL2.3, 20 µg	20ug	1725	1035

HM2068-20UG	TLR4, Human, mAb HTA125, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2068F-20UG	TLR4, Human, mAb HTA125, FITC, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2083-20UG	CD180, Human, mAb MHR73, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2083F-20UG	CD180, Human, mAb MHR73, FITC, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2085-20UG	TLR1, Human, mAb GD2.F4, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2085F-20UG	TLR1, Human, mAb GD2.F4, FITC, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2087-20UG	TLR9, Human, mAb 5G5, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2096-20UG	TLR3, Human, mAb TLR3.7, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2104-20UG	ICAM-1, Human, mAb HM.2, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2122-20UG	CD36, Human, mAb FA6-152, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2134-20UG	Transferrin receptor 1, Human, mAb 3E	20ug	1725	1035
HM2158-20UG	Macrophages mature, Human, mAb 25	20ug	1725	1035
HM2164-20UG	MPO, Human, mAb 266-6K1, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2180-20UG	PAI-1, Human, mAb MA-55F4C12, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2220-20UG	TLR2, Human, mAb TLR2.45, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2220F-20UG	TLR2, Human, mAb TLR2.45, FITC, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2221-20UG	TLR6, Human, mAb TLR6.127, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2221F-20UG	TLR6, Human, mAb TLR6.127, FITC, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2224-20UG	CD14, Human, mAb 18D11, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2240-20UG	SI-CLP, Human, mAb 1C11, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2245-20UG	MD-2, Human, mAb 18H10, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2246-20UG	TLR4/MD-2, Human, mAb 7E3, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2247-20UG	TLR4, Human, mAb 3C3, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2252-20UG	TREM-1, Human, mAb 6B1, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2257-20UG	Activated C3, Human, mAb I3/15, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2258-20UG	Complement factor D, Human, mAb D	20ug	1725	1035
HM2259-20UG	Complement factor D, Human, mAb I8	20ug	1725	1035
HM2276-20UG	C6, Human, mAb WU 6-4, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2277-20UG	C7, Human, mAb WU 4-15, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2279-20UG	Basophils, Human, mAb 2D7, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2282-20UG	Properdin, Human, mAb 2.9, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2283-20UG	Properdin, Human, mAb SIM295-9.3.4	20ug	1725	1035
HM2298-20UG	TLR4, Human, mAb 4D9, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2304-20UG	sTREM-1, Human, mAb 15G7, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2337-20UG	HMGB1, Human, mAb 5H6, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2346-20UG	Tissue Factor, Human, mAb CLB-TF-5,	20ug	1725	1035
HM2347-20UG	Coagulation factor VII, Human, mAb C	20ug	1725	1035
HM2350-20UG	TFPI, Human, mAb CLB/TFPI C-terminu	20ug	1725	1035
HM2351-20UG	TFPI Kunitz-1, Human, mAb CLB/TFPI K	20ug	1725	1035
HM2352-20UG	TFPI Kunitz-2, Human, mAb CLB/TFPI K	20ug	1725	1035
HM2361-20UG	S100A12, Human, mAb 2, 20 µg	20ug	1725	1035
HM2364-20UG	LAIR-1, Human, mAb NKTA255, 20 µg	20ug	1725	1035
HM3001-20UG	CD4, Rat, mAb 15-8A2, 20 µg	20ug	1725	1035
HM3003-20UG	CD8, Rat, mAb 15-11C5, 20 µg	20ug	1725	1035
HM3012-20UG	Endothelial cell antigen, Rat, mAb REC	20ug	1725	1035
HM3034-20UG	C6, Rat, mAb 3G11, 20 µg	20ug	1725	1035
HM3038-20UG	CD46, Rat, mAb MM1, 20 µg	20ug	1725	1035
HM3039-20UG	MPO, Rat, mAb B7, 20 µg	20ug	1725	1035
HM3041-20UG	Mincle, Rat, mAb WEN43, 20 µg	20ug	1725	1035
HM3042-20UG	MCL, Rat, mAb WEN42, 20 µg	20ug	1725	1035
HM3043-20UG	HMGB1, Rat, mAb 5H6, 20 µg	20ug	1725	1035
HM4006-20UG	VCAM-1, Human, mAb 1G11B1, 20 µg	20ug	1725	1035
HM4014-20UG	CD55, Pig, mAb PD2, 20 µg	20ug	1725	1035
HM5003-20UG	Phosphotyrosine, mAb P9V6, 20 µg	20ug	1725	1035
HM6010-20UG	EF-Tu, E.coli, mAb 900, 20 µg	20ug	1725	1035
HP9016-20UG	IL-10, Human, pAb, 20 µg	20ug	1725	1035
HP9018-20UG	ICAM-1, Human, pAb, 20 µg	20ug	1725	1035
HM1009-20UG	TNF-RI, Mouse, mAb HM104, 20 µg	20ug	1950	1170

HM1016-20UG	Viperin, Mouse, mAb MaP.VIP, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1021-20UG	TNF-alpha, Mouse, mAb V1q, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1022-20UG	IL-1RI, Mouse, mAb Reg21, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1023-20UG	IL-1RI, Mouse, mAb Reg20, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1024-20UG	IL-1RI, Mouse, mAb D1f3, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1025-20UG	IL-1RI, Mouse, mAb D14e3, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1026-20UG	LBP, Mouse, mAb M330-19, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1027-20UG	LBP, Mouse, mAb RR433-8, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1031F-20UG	CD180, Mouse, mAb RP/14, FITC, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1035-20UG	MBL-A, Mouse, mAb 8G6, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1036-20UG	MBL-A, Mouse, mAb 2B4, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1037-20UG	MBL-C, Mouse, mAb 16A8, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1038-20UG	MBL-C, Mouse, mAb 14D12, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1039F-20UG	Neutrophils, Mouse, mAb NIMP-R14, FITC, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1040F-20UG	MD-1, Mouse, mAb MD113, FITC, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1042-20UG	TLR9, Mouse, mAb 5G5, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1042F-20UG	TLR9, Mouse, mAb 5G5, FITC, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1044-20UG	C1q, Mouse, mAb 7H8, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1045-20UG	C3, Mouse, mAb 11H9, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1046-20UG	C4, Mouse, mAb 16D2, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1047F-20UG	TLR2, Mouse, mAb 6C2, FITC, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1049-20UG	Mannose receptor, Mouse, mAb MR5D1, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1050-20UG	JAM-A, Mouse, mAb BV12, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1053-20UG	Nectin-3, Mouse, mAb 103-A1, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1054-20UG	TLR2, Mouse, mAb T2.5, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1056-20UG	JAM-C, Mouse, mAb 19H36, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1057-20UG	JAM-C, Mouse, mAb CRAM-18F26, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1058F-20UG	TLR2, Mouse, mAb mT2.7, FITC, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1060-20UG	CD14, Mouse, mAb Sa14-2, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1060F-20UG	CD14, Mouse, mAb Sa14-2, FITC, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1061-20UG	SR-A, Mouse, mAb 2F8, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1062-20UG	Collagen II, Mouse, mAb ClIC1, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1063-20UG	Collagen II, Mouse, mAb M2139, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1066-20UG	Macrophages F4/80, Mouse, mAb BM8, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1066F-20UG	Macrophages F4/80, Mouse, mAb BM8, FITC, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1067-20UG	Dectin-1, Mouse, mAb 2A11, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1070-20UG	CD68, Mouse, mAb FA-11, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1073-20UG	C5, Mouse, mAb BB5.1, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1075-20UG	Siglec-H, Mouse, mAb 440c, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1081-20UG	MGL, Mouse, mAb ER-MP23, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1082-20UG	Ly-6C, Mouse, mAb ER-MP20, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1089-20UG	M-CSF-responsive cells, Mouse, mAb 1A1, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1092F-20UG	TLR2, Mouse, mAb mT2.4, FITC, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1096-20UG	C1q, Mouse, mAb JL-1, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1097-20UG	TNF-RI, Mouse, mAb 55R-170, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1097F-20UG	TNF-RI, Mouse, mAb 55R-170, FITC, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1098-20UG	TREM-1, Mouse, mAb L5-B8, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1098F-20UG	TREM-1, Mouse, mAb L5-B8, FITC, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1102-20UG	S100A9, Mouse, mAb MU14-2A5, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1104-20UG	CD200R3, Mouse, mAb Ba91, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1105-20UG	CD96, Mouse, mAb 6A6, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1106-20UG	CD155, Mouse, mAb 3F1, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1113-20UG	EphB1, B2, B3, Mouse, mAb Efb1-3, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1114-20UG	EphB1, Mouse, mAb EfrnB1, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1115-20UG	CD55, Mouse, mAb 3D5, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1115F-20UG	CD55, Mouse, mAb 3D5, FITC, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1116F-20UG	CD59a, Mouse, mAb 7A6, FITC, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1117-20UG	Cry/p65, Mouse, mAb 8A/E6, 20 µg	20ug	1950	1170

HM1118-20UG	CD46, Mouse, mAb MM10, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1119-20UG	Factor H, Mouse, mAb 1A2, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1119F-20UG	Factor H, Mouse, mAb 1A2, FITC, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1123-20UG	C3aR, Mouse, mAb 14D4, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1125-20UG	CRAMP, Mouse, mAb AC6-DH2, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1126-20UG	CRAMP, Mouse, mAb JF4-AD2, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1127-20UG	CRAMP, Mouse, mAb LF7-BB3, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1129-20UG	TREM-2, Mouse, mAb 6E9, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1129F-20UG	TREM-2, Mouse, mAb 6E9, FITC, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1132-20UG	Lactoferrin, Mouse, mAb 1A10, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1133-20UG	Lactoferrin, Mouse, mAb 1E4, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1134-20UG	C9, Mouse, mAb C9-6-25-5, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1135-20UG	MPO, Mouse, mAb B7, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1137F-20UG	DNAM-1, Mouse, mAb TX92, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1138-20UG	Properdin, Mouse, mAb E12, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1139-20UG	Properdin, Mouse, mAb H4, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1140-20UG	IL-13R-alpha-1, Mouse, mAb 1G3, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1141-20UG	Podoplanin, Mouse, mAb LpMab-1, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2005-20UG	TNF-RI, Human, mAb MR1-2, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2007-20UG	TNF-RII, Human, mAb MR2-1, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2010F-20UG	TNF-alpha, Human, mAb 52B83, FITC, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2014F-20UG	gC1q-R, Human, mAb 60.11, FITC, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2015-20UG	gC1q-R, Human, mAb 74.5.2, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2016-20UG	H-FABP, Human, mAb 66E2, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2020-20UG	TNF-RI, Human, mAb H398, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2022-20UG	TNF-RII, Human, mAb 80M2, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2024F-20UG	TNF-alpha, Human, mAb T1, FITC, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2032-20UG	VE-Cadherin, Human, mAb BV9, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2032F-20UG	VE-Cadherin, Human, mAb BV9, FITC, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2033-20UG	Beta1 Integrin, Human, mAb BV7, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2033F-20UG	Beta1 Integrin, Human, mAb BV7, FITC, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2034-20UG	alpha-V/beta-3 Integrin, Human, mAb 1C7, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2034F-20UG	alpha-V/beta-3 Integrin, Human, mAb 1C7, FITC, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2035-20UG	Beta-3 integrin subunit, Human, mAb 1C7, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2036-20UG	Vitronectin, Human, mAb BV1, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2039-20UG	PECAM-1, Human, mAb BV8, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2041-20UG	BPI, Human, mAb 3F9, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2042-20UG	BPI, Human, mAb 4H5, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2043-20UG	LBP, Human, mAb 6G3, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2044-20UG	LBP, Human, mAb 1C7, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2049-20UG	L-FABP, Human, mAb L2B10, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2051-20UG	L-FABP, Human, mAb K5A6, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2053-20UG	IL-1RII, Human, mAb 8.5, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2053F-20UG	IL-1RII, Human, mAb 8.5, FITC, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2054-20UG	IL-1RII, Human, mAb 6G5, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2055-20UG	IL-1ra3, Human, mAb 2D11, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2058-20UG	HNP1-3, Human, mAb D21, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2064F-20UG	TLR2, Human, mAb TL2.1, FITC, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2066F-20UG	TLR2, Human, mAb TL2.3, FITC, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2072-20UG	C3/C3b, Human, mAb 755, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2073-20UG	C3/C3a, Human, mAb 474, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2074-20UG	C3a/C3a des-Arg, Human, mAb 2991, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2075-20UG	C3/C3a, Human, mAb 2898, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2076-20UG	C5/C5a, Human, mAb 561, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2077-20UG	C5/C5a, Human, mAb 557, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2078-20UG	C5a/C5a des-Arg, Human, mAb 2942, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2079-20UG	C5a/C5a des-Arg, Human, mAb 2952, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2080-20UG	C5/C5b, Human, mAb 568, 20 µg	20ug	1950	1170

HM2087F-20UG	TLR9, Human, mAb 5G5, FITC, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2094-20UG	C5aR, Human, mAb S5/1, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2095-20UG	C5aR, Human, mAb W17/1, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2096F-20UG	TLR3, Human, mAb TLR3.7, FITC, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2100-20UG	SAA-1, Human, mAb Reu86.1, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2101-20UG	SAA-1, Human, mAb Reu86.5, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2103-20UG	CD46, Human, mAb M177, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2103F-20UG	CD46, Human, mAb M177, FITC, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2105-20UG	CD55, Human, mAb D17, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2105F-20UG	CD55, Human, mAb D17, FITC, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2107-20UG	CD35, Human, mAb 31R, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2108-20UG	C1s, Human, mAb M81, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2109-20UG	Activated C1s, Human, mAb M241, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2110-20UG	B-CK, Human, mAb CK-BYK/21E10, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2111-20UG	C9, Human, mAb X197, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2111F-20UG	C9, Human, mAb X197, FITC, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2112-20UG	Beta-Catenin, Human, mAb 9F2, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2113-20UG	Desmoglein-1, Human, mAb 27B2, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2114-20UG	Desmoglein-2, Human, mAb 6D8, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2115-20UG	Desmoglein-3, Human, mAb 5G11, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2116-20UG	Plakoglobin, Human, mAb 15F11, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2118-20UG	Alpha-Catenin, Human, mAb 1G5, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2120-20UG	CD59, Human, mAb MEM-43, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2122F-20UG	CD36, Human, mAb FA6-152, FITC, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2124-20UG	CD3, Human, mAb SPV-T3b, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2125-20UG	CD11b, Human, mAb Bear-1, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2126-20UG	alpha-5 Integrin (Fibronectin-receptor), Human, mAb 1B2-8-2, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2127-20UG	CD44, Human, mAb NKL-P2, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2128-20UG	Keratin 7, Human, mAb OVTL 12/30, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2129-20UG	Melanoma associated antigen, Human, mAb M241, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2130-20UG	Melanoma associated antigen, Human, mAb M241, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2131-20UG	Carcinoma associated antigen MAM6, Human, mAb MAM6, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2132-20UG	CD56, Human, mAb 123C3, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2138-20UG	LOX-1, Human, mAb 23C11, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2140-20UG	Endoglin, Human, mAb E9, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2142-20UG	uPAR (D1 domain), Human, mAb IIIB6, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2143-20UG	uPAR (D2 domain), Human, mAb IIIB11, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2146-20UG	Thrombomodulin, Human, mAb RTM9, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2147-20UG	Thrombomodulin, Human, mAb RTM9, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2148-20UG	Protein S, Human, mAb PS7, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2148F-20UG	Protein S, Human, mAb PS7, FITC, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2151-20UG	Protein C, Human, mAb PC107, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2157-20UG	CD163, Human, mAb RM3/1, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2158F-20UG	Macrophages mature, Human, mAb 25D1, FITC, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2162-20UG	Arginase 1, Human, mAb 6G3, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2163-20UG	Arginase 1, Human, mAb 9C5, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2167-20UG	TCC, Human, mAb aE11, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2168-20UG	Activated C3, Human, mAb bH6, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2169-20UG	Punctin-1, Human, mAb 1B2-8-2, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2171-20UG	Proteinase 3, Human, mAb WGM2, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2172-20UG	Proteinase 3, Human, mAb PR3-G2, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2172F-20UG	Proteinase 3, Human, mAb PR3-G2, FITC, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2173-20UG	Lactoferrin, Human, mAb 265-1K1, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2174-20UG	Elastase, Human, mAb 265-3K1, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2175-20UG	MRP-8, Human, mAb 7C12/4, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2176-20UG	MRP-14, Human, mAb 1H9, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2178-20UG	CC16, Human, mAb AY1E6, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2179-20UG	PAI-1, Human, mAb MA-33H1F7, 20 µg	20ug	1950	1170

HM2183-20UG	CD11/CD18, Human, mAb 24, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2184-20UG	AIF-1, Human, mAb 1022-5, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2185-20UG	EMAP-II, Human, mAb 546-2, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2186-20UG	Galectin-3, Human, mAb B2C10, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2187-20UG	sLeptin Receptor, Human, mAb 2F1, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2188-20UG	Endostatin, Human, mAb 1837-46, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2193-20UG	NGAL, Human, mAb 697, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2194-20UG	Punctin-1, Human, mAb 1B2-8-14, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2198-20UG	C3d, Human, mAb 3, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2199-20UG	C3g, Human, mAb 9, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2200-20UG	C3c, Human, mAb 4, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2207-20UG	MAdCAM-1, Human, mAb 314G8, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2209-20UG	DC-SIGN, Human, mAb DCN47.5, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2214-20UG	PLVAP, Human, mAb 174/2, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2215-20UG	CD73, Human, mAb 4G4, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2218-20UG	TNF-alpha, Human, mAb 5N, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2219-20UG	Peripheral myelin protein 22, Human, mAb 12D11, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2222-20UG	CD154, Human, mAb 24-31, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2225-20UG	ADAMTS-13, Human, mAb 5C11, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2226-20UG	ADAMTS-13, Human, mAb 20A5, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2229-20UG	C4d, Human, mAb 12D11, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2230-20UG	C4d, Human, mAb 7H4, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2238-20UG	Beta2-adrenoceptor, Human, mAb 6H8, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2239-20UG	Musc. acetylcholine rec. M2, Human, mAb 6H8, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2241-20UG	PTX3, Human, mAb MNB1, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2242-20UG	PTX3, Human, mAb MNB4, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2242F-20UG	PTX3, Human, mAb MNB4, FITC, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2243-20UG	sMD-2 and sMD-2/TLR4, Human, mAb 7E3, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2243F-20UG	sMD-2 and sMD-2/TLR4, Human, mAb 7E3, FITC, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2245F-20UG	MD-2, Human, mAb 18H10, FITC, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2246F-20UG	TLR4/MD-2, Human, mAb 7E3, FITC, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2247F-20UG	TLR4, Human, mAb 3C3, FITC, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2248-20UG	Complement factor H, Human, mAb C1, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2249-20UG	Complement factor H, Human, mAb, L, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2254-20UG	Complement factor B/Ba, Human, mAb 2C1, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2255-20UG	Complement factor B/Ba, Human, mAb 2C1, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2256-20UG	Complement factor B/Bb, Human, mAb 2C1, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2264-20UG	C9 neoantigen, Human, mAb WU13-1, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2278-20UG	Galectin-8, Human, mAb 106.1, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2280-20UG	DAF, Human, mAb 1C6, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2284-20UG	GILT, Human, mAb MaP.IP30, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2285-20UG	C3b/iC3b, Human, mAb 5G9, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2286-20UG	C3b/iC3b, Human, mAb 3E7, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2287-20UG	C3b/iC3b/C3d, Human, mAb 1H8, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2288-20UG	MPO, Human, mAb B7, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2289-20UG	Alpha-1-antitrypsin, Human, mAb 2C1, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2290-20UG	NOD1, Human, mAb 2A10, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2291-20UG	NOD-2, Human, mAb hNOD2.017, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2293-20UG	YKL-40, Human, mAb mAY, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2296-20UG	MAp44, Human, mAb 2D5B6, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2297-20UG	MASP-1, Human, mAb 4H2A9, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2299-20UG	B-FABP, Human, mAb 1F5, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2300-20UG	B-FABP, Human, mAb 2D2, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2301-20UG	CFHR1-2, Human, mAb JHD-7.10.1, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2302-20UG	TLR10, Human, mAb 3C10C5, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2305-20UG	Galectin-2, Human, mAb 1H6-G6, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2306-20UG	Galectin-2, Human, mAb H3F3D1, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2307-20UG	TRACP5, Human, mAb 162, 20 µg	20ug	1950	1170

HM2308-20UG	TRACP5a, Human, mAb 220, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2310-20UG	Azurocidin, Human, mAb #z6721, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2311-20UG	Azurocidin, Human, mAb #z6733, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2312-20UG	Azurocidin, Human, mAb #z6718, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2314-20UG	SPLUNC1, Human, mAb 5F52B12, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2315-20UG	SPLUNC1, Human, mAb 5F51G1, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2316-20UG	RNase 7, Human, mAb 3C2, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2317-20UG	RNase 7, Human, mAb 4F9, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2318-20UG	C3c, Human, mAb F1-4, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2319-20UG	Complement factor I, Human, mAb ME	20ug	1950	1170
HM2320-20UG	Complement factor I, Human, mAb 1C	20ug	1950	1170
HM2321-20UG	CD83, Human, mAb ELBE-1, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2322-20UG	Coagulation Factor XII, Human, mAb 1	20ug	1950	1170
HM2324-20UG	Arginase 1, Human, mAb D1.2, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2325-20UG	Amyloid beta 40, Human, mAb VU-17,	20ug	1950	1170
HM2326-20UG	S100A4, Human, mAb 1E2, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2327-20UG	SUMO-1, Human, mAb 1B12-E2, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2328-20UG	S100A7, Human, mAb 9F3, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2329-20UG	S100A7, Human, mAb 2D9, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2335-20UG	Urocortin-2, Human, mAb 2D7, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2340-20UG	IGF-1R, Human, mAb 1B1, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2354-20UG	Properdin, Human, mAb 1G6D2, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2355-20UG	Properdin, Human, mAb 3A3E1, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2356-20UG	CL-L1, Human, mAb 4F9D7, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2358-20UG	Alpha-1-antitrypsin, Human, mAb 3C1	20ug	1950	1170
HM2369-20UG	S100A12, Human, mAb 203, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2371-20UG	LAMP-2, Human, mAb C5, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2372-20UG	LAMP-2, Human, mAb C8, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2373-20UG	LAMP-2, Human, mAb C10, 20 µg	20ug	1950	1170
HM2374-20UG	Podoplanin, Human, mAb LpMab13, 20	20ug	1950	1170
HM2375-20UG	Podoplanin, Human, mAb LpMab17, 20	20ug	1950	1170
HM2376-20UG	Podoplanin, Human, mAb LpMab12, 20	20ug	1950	1170
HM2379-20UG	Factor Ba, Human, mAb D22/3, 20 µg	20ug	1950	1170
HM3013-20UG	L-Afadin, Rat, mAb 3, 20 µg	20ug	1950	1170
HM3020-20UG	ASGPR, Rat, mAb 8D7, 20 µg	20ug	1950	1170
HM3021-20UG	CD26, Rat, mAb 5E8, 20 µg	20ug	1950	1170
HM3022-20UG	SP-D, Rat, mAb IIIH3, 20 µg	20ug	1950	1170
HM3023-20UG	SP-D, Rat, mAb VIF9, 20 µg	20ug	1950	1170
HM3024-20UG	SP-D, Rat, mAb IVG8, 20 µg	20ug	1950	1170
HM3025-20UG	CD163, Rat, mAb ED2, 20 µg	20ug	1950	1170
HM3029-20UG	CD68, Rat, mAb ED1, 20 µg	20ug	1950	1170
HM3032-20UG	Crry, Rat, mAb TLD-1C11, 20 µg	20ug	1950	1170
HM3032F-20UG	Crry, Rat, mAb TLD-1C11, FITC, 20 µg	20ug	1950	1170
HM3033-20UG	C5b-9, Rat, mAb 2A1, 20 µg	20ug	1950	1170
HM3035-20UG	CD55, Rat, mAb RDIII-7, 20 µg	20ug	1950	1170
HM3036-20UG	CD55, Rat, mAb RDII-24, 20 µg	20ug	1950	1170
HM3037-20UG	CD59 glycoprotein, Rat, mAb TH9, 20 µg	20ug	1950	1170
HM4001-20UG	E-selectin, Human, mAb ENA1, 20 µg	20ug	1950	1170
HM4003-20UG	E-selectin, Human, mAb ENA2, 20 µg	20ug	1950	1170
HM4009-20UG	IgY, Chicken, mAb 7C2, 20 µg	20ug	1950	1170
HM4012-20UG	Lactoferricin, Bovine, mAb 5F12.1.2, 20	20ug	1950	1170
HM4013-20UG	Lactoferrin, Bovine, mAb a-bC-lobe, 20	20ug	1950	1170
HM5001-20UG	Nitrotyrosine, mAb HM.11, 20 µg	20ug	1950	1170
HM5005-20UG	Ethenoadenosine, mAb 1G4, 20 µg	20ug	1950	1170
HM5008-20UG	BPDE, mAb 8E11, 20 µg	20ug	1950	1170
HM5009-20UG	Ubiquitin, mAb Ubi-1, 20 µg	20ug	1950	1170
HM5011-20UG	Prion PrPsc, mAb 1.5D7, 20 µg	20ug	1950	1170
HM5013-20UG	CML, Human, mAb CML26, 20 µg	20ug	1950	1170

HM5014-20UG	MGO-modified proteins, Human, mAb	20ug	1950	1170
HM5016-20UG	Halotyrosine, mAb BTK-94C, 20 µg	20ug	1950	1170
HM5017-20UG	MG-H1, Human, mAb 1H7G5, 20 µg	20ug	1950	1170
HM5018-20UG	Lipoteichoic Acid, mAb 55, 20 µg	20ug	1950	1170
HM6003-20UG	CHIPS, C-terminus, mAb JCC1, 20 µg	20ug	1950	1170
HM6004-20UG	CHIPS, N-terminus, mAb JNC1, 20 µg	20ug	1950	1170
HM6005-20UG	CNF1, mAb NG8, 20 µg	20ug	1950	1170
HM6006-20UG	CNF1/CNF2, mAb JC4, 20 µg	20ug	1950	1170
HM6007-20UG	Shigatoxin 1, mAb 13C4, 20 µg	20ug	1950	1170
HM6008-20UG	Shigatoxin 2, mAb 11E10, 20 µg	20ug	1950	1170
HM6009-20UG	Lipid A, mAb 26-5, 20 µg	20ug	1950	1170
HM6011-20UG	Lipopolysaccharide Core, mAb WN1 22	20ug	1950	1170
HP5002-20UG	Chlorotyrosine, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP5004-20UG	IDO, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP6001-20UG	SbmA, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP7001-20UG	Lactoferrin, Bovine, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP7002-20UG	SP-B, Pig, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP7003-20UG	C3, Pig, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP8001-20UG	TNF-alpha, Mouse, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP8002-20UG	TNF-RI, Mouse, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP8003-20UG	TNF-RII, Mouse, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP8007-20UG	IFN-gamma, Rat, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP8008-20UG	IL-6, Mouse, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP8011-20UG	IL-FABP, Mouse, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP8012-20UG	C3, Mouse, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP8013-20UG	C5, Mouse, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP8014-20UG	C6, Mouse, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP8015-20UG	C5L2, Mouse, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP8016-20UG	TLR2, Mouse, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP8017-20UG	VG5Q, Mouse, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP8018-20UG	C5L2, Rat, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP8021-20UG	C1q, Rat, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP8022-20UG	C3, Rat, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP8023-20UG	C4, Rat, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP8033-20UG	C4d, Mouse, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP8034-20UG	C4d, Rat, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP8035-20UG	Spi-6, Mouse, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP8036-20UG	IDO1, Rat, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP8039-20UG	SAP, Mouse, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP8040-20UG	ATP7A, Mouse & Rat, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP8043-20UG	SPLUNC1, Mouse, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP8044-20UG	LPLUNC1, Mouse, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP9001-20UG	TNF-alpha, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP9002-20UG	TNF-RI, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP9003-20UG	TNF-RII, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP9004-20UG	IL-2, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP9006-20UG	IL-8, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP9007-20UG	IL-1RII, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP9019-20UG	IFN-gamma, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP9020-20UG	I-FABP, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP9022-20UG	BPI, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP9023-20UG	LBP, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP9024-20UG	SLPI, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP9025-20UG	Elafin, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP9027-20UG	Elastase, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP9028-20UG	A-FABP, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP9029-20UG	B-FABP, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP9030-20UG	E-FABP, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170

HP9031-20UG	IL-FABP, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP9032-20UG	M-FABP, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP9033-20UG	CRISP-3, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP9034-20UG	Lactoferrin, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP9035-20UG	Lysozyme, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP9036-20UG	C5L2, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP9037-20UG	VG5Q, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP9038-20UG	HAKAI, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP9041-20UG	JAM-A, domain 1, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP9042-20UG	JAM-A, domain 2, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP9044-20UG	ZO-1, alpha+, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP9045-20UG	ZO-1, alpha-, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP9046-20UG	ZO-2, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP9047-20UG	Occludin, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP9048-20UG	MPO, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP9049-20UG	SP-B, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP9050-20UG	Pro SP-C, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP9055-20UG	SAP, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP9056-20UG	ZO-1, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP9057-20UG	beta-defensin 2, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP9058-20UG	CFHR4, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP9059-20UG	beta-defensin 1, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HP9063-20UG	Alpha-1 antitrypsin, Human, pAb, 20 µg	20ug	1950	1170
HM1009F-20UG	TNF-RI, Mouse, mAb HM104, FITC, 20 µg	20ug	2250	1350
HM1011-20UG	TNF-RII, Mouse, mAb HM102, 20 µg	20ug	2250	1350
HM1011F-20UG	TNF-RII, Mouse, mAb HM102, FITC, 20 µg	20ug	2250	1350
HM1050F-20UG	JAM-A, Mouse, mAb BV12, FITC, 20 µg	20ug	2250	1350
HM1051-20UG	MPO, Mouse, mAb 8F4, 20 µg	20ug	2250	1350
HM1051F-20UG	MPO, Mouse, mAb 8F4, FITC, 20 µg	20ug	2250	1350
HM1052-20UG	Nectin-2, Mouse, mAb 502-57, 20 µg	20ug	2250	1350
HM1052F-20UG	Nectin-2, Mouse, mAb 502-57, FITC, 20 µg	20ug	2250	1350
HM1053F-20UG	Nectin-3, Mouse, mAb 103-A1, FITC, 20 µg	20ug	2250	1350
HM1054F-20UG	TLR2, Mouse, mAb T2.5, FITC, 20 µg	20ug	2250	1350
HM1065-20UG	C3b/iC3b/C3c, Mouse, mAb 2/11, 20 µg	20ug	2250	1350
HM1072-20UG	C3a, Mouse, mAb 3/11, 20 µg	20ug	2250	1350
HM1075F-20UG	Siglec-H, Mouse, mAb 440c, FITC, 20 µg	20ug	2250	1350
HM1076-20UG	C5aR, Mouse, mAb 20/70, 20 µg	20ug	2250	1350
HM1077-20UG	C5aR, Mouse, mAb 10/92, 20 µg	20ug	2250	1350
HM1078-20UG	C3b/iC3b/C3c, Mouse, mAb 3/26, 20 µg	20ug	2250	1350
HM1079-20UG	LTbeta receptor, Mouse, mAb 5G11, 20 µg	20ug	2250	1350
HM1094-20UG	VAP-1, Mouse, mAb 7-88, 20 µg	20ug	2250	1350
HM1096F-20UG	C1q, Mouse, mAb JL-1, FITC, 20 µg	20ug	2250	1350
HM1099-20UG	Ephrin B4, Mouse, mAb VEB4-7E4, 20 µg	20ug	2250	1350
HM1103-20UG	CD200R3, Mouse, mAb Ba103, 20 µg	20ug	2250	1350
HM1103F-20UG	CD200R3, Mouse, mAb Ba103, FITC, 20 µg	20ug	2250	1350
HM1104F-20UG	CD200R3, Mouse, mAb Ba91, FITC, 20 µg	20ug	2250	1350
HM1105F-20UG	CD96, Mouse, mAb 6A6, FITC, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2007F-20UG	TNF-RII, Human, mAb MR2-1, FITC, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2020F-20UG	TNF-RI, Human, mAb H398, FITC, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2022F-20UG	TNF-RII, Human, mAb 80M2, FITC, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2037-20UG	SLPI, Human, mAb 31, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2056-20UG	Mannose receptor, Human, mAb 15-2, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2061-20UG	MBL, Human, mAb 3E7, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2061F-20UG	MBL, Human, mAb 3E7, FITC, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2062-20UG	Elafin, Human, mAb TRAB2O, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2063-20UG	Elafin, Human, mAb TRAB2F, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2070-20UG	LL-37/CAP-18, Human, mAb 3D11, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2071-20UG	LL-37/CAP-18, Human, mAb 1-1C12, 20 µg	20ug	2250	1350

HM2089-20UG	Ficolin-3, Human, mAb 4H5, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2090-20UG	Ficolin-2, Human, mAb GN4, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2091-20UG	Ficolin-2, Human, mAb GN5, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2092-20UG	MASP-1/3, Human, mAb 1E2, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2093-20UG	MASP-1/3, Human, mAb 2B11, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2098-20UG	JAM-A, Human, mAb BV16, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2098F-20UG	JAM-A, Human, mAb BV16, FITC, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2099-20UG	JAM-A, Human, mAb M.Ab.F11, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2125F-20UG	CD11b, Human, mAb Bear-1, FITC, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2136-20UG	FHL2, Human, mAb F4B2-B11, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2138F-20UG	LOX-1, Human, mAb 23C11, FITC, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2144-20UG	EPCR, Human, mAb RCR-379, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2145-20UG	EPCR, Human, mAb RCR-252, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2145F-20UG	EPCR, Human, mAb RCR-252, FITC, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2152-20UG	GEF-H1, Human, mAb B4/7, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2154-20UG	Apoptotic Neutrophils, Human, mAb B	20ug	2250	1350
HM2154F-20UG	Apoptotic Neutrophils, Human, mAb B	20ug	2250	1350
HM2156-20UG	Calprotectin, Human, mAb 27E10, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2156F-20UG	Calprotectin, Human, mAb 27E10, FITC	20ug	2250	1350
HM2167F-20UG	TCC, Human, mAb aE11, FITC, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2170-20UG	BPI, Human, mAb 4E3, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2171F-20UG	Proteinase 3, Human, mAb WGM2, FITC	20ug	2250	1350
HM2190-20UG	MASP-2, Human, mAb 8B5, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2191-20UG	MASP-2/MAP19, Human, mAb 6G12, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2195-20UG	C3aR, Human, mAb 17, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2195F-20UG	C3aR, Human, mAb 17, FITC, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2196-20UG	Ficolin-1, Human, mAb 7G1, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2207F-20UG	MAdCAM-1, Human, mAb 314G8, FITC	20ug	2250	1350
HM2208-20UG	MARCO, Human, mAb PLK-1, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2209F-20UG	DC-SIGN, Human, mAb DCN47.5, FITC	20ug	2250	1350
HM2210-20UG	CD96, Human, mAb NK92.39, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2213-20UG	VAP-1, Human, mAb 174-5, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2214F-20UG	PLVAP, Human, mAb 174/2, FITC, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2216-20UG	MASP-3, Human, mAb 38:12-3, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2228-20UG	Defensin 5, Human, mAb 8C8, 20 µg	20ug	2250	1350
HM2309-20UG	SIRL-1, Human, mAb 1A5, 20 µg	20ug	2250	1350
HM3014-20UG	Caveolin-1, Rat, mAb 7C8, 20 µg	20ug	2250	1350
HM3017-20UG	C5aR, Rat, mAb R63, 20 µg	20ug	2250	1350
HM3020F-20UG	ASGPR, Rat, mAb 8D7, FITC, 20 µg	20ug	2250	1350
HM3027-20UG	SR-BI, Rat, mAb 3D12, 20 µg	20ug	2250	1350
HM3028-20UG	C3aR, Rat, mAb 74, 20 µg	20ug	2250	1350
HM3030-20UG	MPO, Rat, mAb 2D4, 20 µg	20ug	2250	1350
HM3030F-20UG	MPO, Rat, mAb 2D4, FITC, 20 µg	20ug	2250	1350
HM4008-20UG	Neutrophil defensin 5, Rabbit, mAb R3	20ug	2250	1350
HM5007-20UG	BPDE-DNA, mAb 5D11, 20 µg	20ug	2250	1350
HM5010-20UG	Alpha-Dystroglycan, Bovine, mAb 2238	20ug	2250	1350